

## ELITE/VAF Mouse Report

### North America

Charles River IGS Foundation

Location  
IGS FNDN W64 Mice

Health Status  
ELITE

Summary Item	Method	Primary Lab	Most Recent		Past 18 Months
			Test Date	Positive / Tested	Positive / Tested
<b>Virology</b>					
SEND b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
PVM b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
MHV a	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
MVM a	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
MPV a	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
TMEV (GDVII) a	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
REO b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
EDIM a	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
MAV b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
POLY b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
K b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
MCMV b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
MTLV b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
LCMV b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
HANT b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
ECTRO b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
LDV b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
MNV a	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<b>Microbiology</b>					
<i>B. bronchiseptica</i> b	Culture	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
CAR <i>Bacillus</i> b	MFIA/PCR	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>C. kutscheri</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
<i>C. rodentium</i> b	Culture	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>H. bilis</i> b	PCR	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>H. hepaticus</i> b	PCR	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>Helicobacter spp.</i> b	PCR	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>K. oxytoca</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
<i>K. pneumoniae</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
<i>M. pulmonis</i> b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>P. multocida</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 728
<i>P. pneumotropica</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
<i>P. mirabilis</i> c	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 465
<i>P. aeruginosa</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
<i>Salmonella spp.</i> b	Culture	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>Staph. aureus</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 735
<i>S. moniliformis</i> b	PCR	RADS US	25-Feb-2019	0 / 44	0 / 145
<i>Strep. pneumoniae</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
Beta <i>Strep. sp. - Grp B</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731

**ELITE/VAF Mouse Report**

**North America**

Charles River IGS Foundation

Location

IGS FNDN W64 Mice

Health Status

ELITE

Summary Item	Method	Primary Lab	Most Recent		Past 18 Months
			Test Date	Positive / Tested	Positive / Tested
<b>Microbiology</b>					
<i>Beta Strep. sp. - Grp G</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 731
<i>Beta Strep. spp.</i> bc	Culture	RADS US	15-Apr-2019	0 / 1	0 / 728
<i>Tyzzer's Disease</i> d	Exam	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
<i>Pneumocystis</i> b	PCR	RADS US	25-Feb-2019	0 / 44	0 / 145
<b>Pathology</b>					
<i>Gross Exam</i> be	Exam, Histopathol	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408
<b>Parasitology</b>					
<i>Ectoparasites</i> b	Exam	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>Endoparasites</i> b	Exam	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>Enteric Protozoa</i> b	Exam	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 411
<i>E. cuniculi</i> b	MFIA	RADS US	25-Mar-2019	0 / 8	0 / 408

\* dashes indicate not tested during specified period.

HOUSED STRAINS

**Inbred**  
BALB/C-E  
C57BL/6-E  
FVB-E

ELITE animals raised in isolators.

COLONY POLICY FOR A POSITIVE RESULT: immediate termination of the colony.

TESTING SCHEDULE: a = quarterly ; b = annually; c = additional bacteriology is done every six weeks by isolator swab; d = annually by necropsy examination.

e = Results do not include incidental or strain related findings; significant findings would result in immediate recycle of the isolator.